



PRACTICAL SHEET

KA NŊGŊKUMAŊŊGŊNYA GELEYA KUDAW WILI KA BŊYI

JOGO NI FARISOKO MASALA COGO BE SEKA KA KE GELEYA YE KA SE MASAL YUMA MA. NUNU YE BIRASILALI DOW YE WALISA KA MASALA NŊGŊYA. GA O TE A YIRA KA FŊ KO NI BIRASIRAKANW BE SEKA WALIYA FAN BE- A BE DEPAN KOO COGOYALA.



NEDA MASALA



I KANA KA MIN KE

- I ka i ɲe jo mɔgɔw la cogoyala min ni o ka laada be ben.
- I ka kuma ni boyin ni kalama ye
- I ka i ɲe berɛkeyin ni o ta ye
- I ka i kumacogo yeɛma boya kɔnon, nɔnsonja, yeɛ minsen tumadɔla



I MAN KANA KA MIN KE

- I ka i ɲe lajigi
- Ka i ɲe jo mɔgɔ la walima fɛn la
- Ka ɲe ɲunu tige
- Ka i ɲe kɔrɔta walima ka lajigi kojugu
- Ka toka i ɲe komi tumabe
- Ka masala girimanw ke walima min famuyali ka geɛ- Ka yeɛ kuntan ke



FARISOKO MASALA



I KANA KA MIN KE

- I bolow ni i tigew lamakan dɔɔni dɔɔni
- Walɛ yumaw ke
- Fariko jan yɛfɛla la dɔɔni, min bɛ boyin yiri, o ka ke ni hakilisi ye
- I ni a tigi kundama ka berɛkeyin



I MAN KANA KA MIN KE

- Farisogo jan ko jugu
- Tige kuru wilama bolo mina
- Ka i farisogo kilɛ
- Tige lamakan kojugu, walima ka kuru
- Ka i bila cugoyala min ma kan-walima ka i senw bila biro sɔn fɛ
- Ka i tige walima i bolokɔni bila i daa la
- Ka bolokɔni sɔn mɔgɔ ma



PRACTICAL SHEET



MAGANA




I KANA KA MIN KE

- Masala jelen do wa makan tɛ a kɔɔ
- Kuma cogo yuma
- Kuma cogo be yeɓema ka da a tigi kuma cogo kan
- Kuma tagaboro berekeyin lendo.



I MAN KANA KA MIN KE

- Ka kuma i daa jukɔɔ
- Ka i kan berekeyin walima ka kɔɔ ta kojugu
- Ka masala ni boyin ye
- Foroba kan (misali la 'Aw/Aw ka jekulu')
- Ka i daa jé kudeyi
- Masala janw
- Ka kuma dɔɔni dɔɔni, teliyala walima kumasen tigilenw
- Yeɓe kntenw
- Ka toka i kàn labo tuma be



FILI ZAHIRI



I KANA KA MIN KE

- I ka metere kelen ni kilance sigilanw ni nungon ce



I MAN KANA KA MIN KE

- Ka suruyan kojugu walima ka i yɔɔma jeyan kojugu
- Ka kuma biro kɔnon walima fen were n'fo masini